

## **VAŽNA NAPOMENA**

**Na kraju ZAKON O FEDERALNIM UPRAVNIM PRISTOJBAMA I  
TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH PRISTOJBII nalaze se svi**

**Zakoni o izmjenama i dopunama ZAKON O FEDERALNIM UPRAVNIM  
PRISTOJBAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH PRISTOJBII**

Službene novine FBiH br. 6/98, 8/00

# **ZAKON O FEDERALNIM UPRAVNIM PRISTOJBAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH PRISTOJBI**

## **I OPCE ODREDBE**

### **Clan 1.**

Ovim zakonom uredjuje se placanje upravnih pristojbi (u dalnjem tekstu: pristojba), za spise i radnje kod federalnih organa uprave i drugih pravnih lica kojima je povjereno da samostalno rjesavaju u upravnim stvarima o odredjenim pravima i obavezama te kod pravnih lica kojima su povjerena javna ovlastenja. Ovim zakonom i Tarifom upravnih pristojbi (u dalnjem tekstu: tarifa), koja je sastavni dio ovog zakona uredjuje se oblast pristojbi Federacije Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Federacija).

#### **1. PRISTOJBENI OBVEZNIK**

### **Clan 2.**

1. Pristojbeni obveznik je osoba na ciji se zahtjev pokrece postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano placanje pristojbe. 2. Ako za isti spis ili radnju postoji dva ili vise pristojbenih obveznika, njihova je obaveza solidarna. 3. Ako vise osoba podnosi zajednicki zahtjev, placa se jedna pristojba.

#### **2. PRISTOJBENA OBAVEZA**

### **Clan 3.**

1. Pristojbena obaveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rjesenja ili druge isprave, odnosno u trenutku podnosenja podneska. 2. Upravna pristojba se ne moze naplatiti ako nije utvrđena Tarifa upravnih pristojbi.

### **Clan 4.**

1. Pristojbe se placaju u trenutku nastanka pristojbene obaveze, ako za pojedine slucajeve nije propisano drukcije. 2. Pristojbena obaveza nastaje: za rjesenja i druge isprave u trenutku podnosenja zahtjeva za njihovo izdavanje; za podneske u trenutku kada se predaje a usmeno saopstenje daje u zapisnik kada se zapisnik sastavlja; za pravne radnje u trenutku podnosenja zahtjeva za izvrsavanje tih radnji.

#### **3. PRISTOJBENA OSNOVICA**

### **Clan 5.**

1. Ako je Tarifom propisano da se pristojba placa prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za utvrđivanje pristojbe uzima se vrijednost naznacena u podnesku ili ispravi ili vrijednost utvrđena na nacin propisan u tarifi ili vrijednost utvrđena procjenom organa koji vodi postupak. 2. Kada se isprava za koju se placa taksa, na zahtjev stranke, izdaje u dva ili vise primjeraka, za drugi i svaki daljnji primjerak placa se taksa kao za prepis i ovjeru prepisa. 3. Taksa iz stava 2. ovog clana ne moze biti veca od takse za prvi primjerak.

## II PRIPADNOST PRIHODA OD PRISTOJBI

### **Clan 6.**

Prihod ostvaren od federalnih pristojbi prihod je budzeta Federacije.

## III OSLOBADJANJE OD PLACANJA PRISTOJBI 1. OPCI OSLOBADJANJA

### **Clan 7.**

Od placanja opcih pristojbi tar. br. 16 oslobođeni su: 1. Tijela federalne vlasti; 2. Pravna lica kada rjesavaju po zahtjevima u okviru povjerenih javnih ovlastenja; 3. Ustanove iz oblasti odgoja i obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, informiranja, zastite kulturne i privredne bastine, zdravstva, veterinarstva, socijalne zastite i humanitarne i dobrotvorne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti; 4. Ucenici i studenti za vrijeme redovnog skolovanja; 5. Organizacije i savezi osnovani za zastitu lica sa fizickim i psihickim nedostacima i poremećajima za spise i radnje u vezi sa vrsenjem djelatnosti, savezi i organizacije ratnih vojnih invalida, porodice sehida i poginulih boraca, demobilisanih boraca za spise i radnje u vezi sa vrsenjem djelatnosti; 6. Gradjani slabog imovnog stanja na osnovu potvrde centra za socijalni rad; 7. Vojni invalidi; 8. Lica kojima je rjesenjem nadleznog organa priznato svojstvo clana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca; 9. Nezaposlene izbjeglice i raseljena lica; 10. Penzioneri koji ostvaruju pravo na zastitni dodatak.

## 2. PREDMETNA OSLOBADJANJA

### **Clan 8.**

Pristojbe se ne placaju na sljedeće spise i radnje: 1. Predstavke i prituzbe te prijedloge federalnim i drugim javnim tijelima; 2. Molbe za pomilovanja i rjesenja o tim molbama; 3. Zahtjev za naknadu stete osoba neopravданo osudjenih i neosnovano lisenih slobode te rjesenja o tim predmetima; 4. Spise i radnje u postupku pribavljanja dokaza o siromas nom imovinskom stanju radi oslobadjanja od placanja pristojbi; 5. Spise i radnje u postupku za povrat vise placenih obaveza; 6. Spise i radnje u postupku za ispravljanje gresaka u rjesenjima, ispravama i službenim zapisnicima; 7. Spise i radnje u postupku sastavljanja i ispravljanja popisa biraca; 8. Spise i radnje u postupku usvajanja i postavljanja staratelja; 9. Sve prijave i prijedloge za utvrđivanje poreza i pristojbi te za koristenje poreskih oslobadjanja i olaksica; 10. Spise i radnje u postupku vracanja, odnosno ostvarivanja prava naknade za oduzetu imovinu; 11. Sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te oblast borackoinvalidske zastite i socijalne zastite; 12. Spise i radnje u vezi sa redovnim skolovanjem ucenika i studenata osim pristojbi za svjedodzbu po završenom skolovanju ili diplomu; 13. Spise i radnje u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa; 14. Spise i radnje lica privremeno nezaposlenih kada ostvaruju prava iz osnova matarijalnog osiguranja; 15. Spise i radnje u vezi

sa primanjem poklon paketa i darova od dobrovornih humanitarnih organizacija iz inostranstva; 16. Spise i radnje u vezi sa uredjivanjem prava i duznosti iz djelokruga odbrane; 17. Spise i radnje u vezi sa zastitom spomenika kulture i prirode; 18. Podneske upucene tijelima za predstavke i prituze federalnim tijelima; 19. Spise i radnje u postupku za sahranu umrlih lica; 20. Spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak na djecu; 21. Prijave i odjave prebivalista osoba, boravista i adrese stanovanja osoba; 22. Spise i radnje u vezi sa uvozom roba i usluga po osnovu donacija, programa i projekata rekonstrukcije i obnove Federacije; 23. Spise i radnje, pojedinih pravnih lica kod rjesavanja u upravnim stvarima u okviru povjerenih javnih ovlastenja.

### **Clan 9.**

Strani drzavljeni su oslobođeni pristojbi na spise i radnje po principu uzajamnosti.

## **IV POV RAT PRISTOJBE**

### **Clan 10.**

1. Osoba koja plati pristojbu koju nije bila obavezna platiti ili je plati u vecem iznosu od propisanog ili plati za radnju koju tijelo nije obavilo ima pravo na povrat placene ili vise placene pristojbe. 2. Postupak za povrat pristojbe pokrece se na zahtjev stranke. 3. Zahtjev za povrat pristojbe rjesava tijelo za ciji je rad placena pristojba. 4. Zahtjev za povrat pristojbi od pravnih lica s javnim ovlastenjima rjesava ispostava Porezne uprave Federalnog ministarstva finansija (u dalnjem tekstu: Porezna uprava) prema sjedistu pravnog lica s javnim ovlastenjima.

## **V PRISILNA NAPLATA PRISTOJBE**

### **Clan 11.**

Ako je radnja za koju je nadležno tijelo moralno naplatiti pristojbu obavljena, a pristojba nije placena od pristojbenog obveznika, pristojba će se naplatiti prisilno prema odredbama o prisilnoj naplati poreza od pravnih lica i gradjana.

## **VI ZASTARJEVANJE**

### **Clan 12.**

1. Pravo na naplatu pristojbe zastarjeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojbu trebalo naplatiti, a pravo na povrat pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojba placena. 2. Vrijeme zastarjevanja prava na naplatu pristojbe prekida se svakom službenom radnjom nadleznog tijela izvršenom radi naplate koja je stavljena do znanja pristojbenom obvezniku. 3. Vrijeme zastarjevanja prava na povrat pristojbe prekida se svakom radnjom pristojbenog obveznika poduzetom kod nadleznog tijela radi povrata pristojbe. 4. U svakom slučaju zastarjevanje nastupa nakon isteka pet godina od dana nastanka obaveze.

## **VII NADZOR**

### **Clan 13.**

1. Naplatu pristojbe vrsi tijelo koje rjesava spise i obavlja radnje za koje se placa pristojba. 2. Nadzor nad primjenom ovog zakona vrsi Federalno ministarstvo finansija (u dalnjem tekstu: Ministarstvo).

## VIII PLACANJE PRISTOJBI

### **Clan 14.**

1. Pristojbe se placaju u federalnim biljezima. 2. Naplatu pristojbi vrsi tijelo koje rjesava zahteve ili preduzima radnje 3. Izuzetno od stava 1. ovog clana, pristojba se uplaci direktno na propisani racun: ako pristojba iznosi vise od 30 KM, ako je propisano da se pristojba uplaci direktno na propisani racun bez obzira na iznos pristojbe.

### **Clan 15.**

1. U rjesenju ili drugoj ispravi za koju je placena pristojba naznacuje se da je pristojba placena; u kojem iznosu, na koji nacin i prema kojem tarifnom broju. 2. Ponistavanje federalnih biljega, koji se lijepe na podnesak, obavlja tijelo nadležno za prijem podnesaka, a u ostalim slučajevima tijelo koje donosi ili urucuje stranci rjesenje ili drugu ispravu za koju se placa pristojba 3. Federalni biljezi ponistavaju se stambiljom ili na drugi odgovarajuci nacin. 4. U ispravama koje se izdaju bez pristojbe, mora se naznaciti na osnovu kojih su odredbi ovog zakona i drugih propisa oslobođene od placanja pristojbe.

## IX OVLASTI U PROVEDBI ZAKONA

### **Clan 16.**

Ovlašcuje se federalni ministar finansija da doneše pravilnik kojim će se urediti: izdavanje, rasparcavanje, povlacenje iz upotrebe i zamjena federalnih biljega.

### **Clan 17.**

1. Ovlastenja za maloprodaju federalnih biljega ostalim pravnim i fizickim licima izdaje federalni ministar finansija. 2. Federalni ministar finansija određuje visinu provizije koja pripada prodavacu federalnih biljega.

## X PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

### **Clan 18.**

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju se primjenjivati na teritoriji Federacije propisi koji su od tog dana uredjivali oblast upravnih pristojbi.

### **Clan 19.**

Za spise i radnje za koje je pristojbena obaveza nastala do dana stupanja na snagu ovog zakona naplatit će se pristojba koja je bila propisana u trenutku nastajanja pristojbene obaveze.

### **Clan 20.**

Do izdavanja i rasporedjivanja federalnih biljega pristojbe se placaju izravno na propisani racun.

**Clan 21.**

Do pustanja u opticaj KM, pristojbe iskazane u Tarifi mogu se placati u DEM ili protuvrijednosti valuta koje se koriste u platnom prometu Federacije po srednjem tecaju koji utvrdjuje i objavljuje nadlezna finansijska institucija na dan placanja.

**Clan 22.**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuci Doma naroda Mariofil Ljubic, s. r.  
Predsjedavajuci Predstavnickog doma Enver Kreso, s. r.

# **Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM UPRAVNIM PRISTOJBAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH PRISTOJBI**

## **Clan 1.**

U Zakonu o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 6/98), u clanu 7. stav 1. iza tacke 8. dodaje se nova tacka 9. koja glasi:  
"9. Demobilisani borci koji nisu zaposleni ili koji imaju status radnika na cekanju".  
Dosadasnje tac. 9. i 10. postaju tac. 10. i 11.

## **Clan 2.**

U clanu 8. iza tacke 23. dodaju se nove tac. 24. i 25. koje glase:

"24. Rjesenja donesena po osnovu redovnih, vanrednih i kontrolnih pregleda elektroenergetskih postrojenja kao i za rjesenja o pregledima koja se vrse po obavijestenju korisnika o izvodjenju radova, rekonstrukciji, modifikaciji, stavljanju van pogona dijela ili cijelog postrojenja koji se obavljaju po sluzbenoj duznosti, kao i za zahtjeve, molbe, prijedloge i prijave.  
25. prijave, molbe, prijedloge i zahtjeve iz oblasti elektroenergetskog nadzora."Tarifa federalnih upravnih pristojbi

U Tarifi federalnih upravnih pristojbi u Tarifnom broju 1. tacka 1. broj "3" zamjenjuje se brojem "5".

U Tarifnom broju 8. tacka 1. broj "45" zamjenjuje se brojem "100", u tacki 2. broj "25" zamjenjuje se brojem "50", a u tac. 3. i 4. broj "15" zamjenjuje se brojem "50".

U Tarifnom broju 9. tacka 1. broj "30" zamjenjuje se brojem "50", u tacki 3. broj "20" zamjenjuje se brojem "50", a u tacki 3. broj "10" zamjenjuje se brojem "50".

U Tarifnom broju 10. tacka 1. broj "21" zamjenjuje se brojem "50".

U Tarifnom broju 11. tacka 1. broj "50" zamjenjuje se brojem "100", a u tacki 2. broj "25" zamjenjuje se brojem "50".

U Tarifnom broju 12. tacka 1. broj "20" zamjenjuje se brojem "50". Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izdavanje potvrde za oslobođanje placanja carina za uvoz robe  
po osnovu projekata obnove i rekonstrukcije i drugim propisanim  
slučajevima..... 100,- KM"

U Tarifnom broju 13. broj "45" zamjenjuje se brojem "100".

U Tarifnom broju 14. broj "45" zamjenjuje se brojem "100".

U Tarifnom broju 15. tacka 1. broj "45" zamjenjuje se brojem "100", a u tacki 2. broj "31" zamjenjuje se brojem "50".

U tarifnom broju 19. tacka 2. broj "10" zamjenjuje se brojem "100", a tacka 4. mijenja se i glasi:

"4. odobravaju obavljanje poslova periodičnih pregleda orudja za  
rad i uredjaja i ispitivanja fizickih, hemijskih i bioloskih stetnosti i  
mikroklima u radnim i pomocnim prostorijama iz ove oblasti..... 50,-KM"

Iza tacke 4. dodaje se nova tacka 5. koja glasi:

"5. za preglede investiciono-tehnicke dokumentacije, za izgradnju elektroenergetskih postrojenja..... 50,-KM"

U Tarifnom broju 22. tacka 2, broj "5" zamjenjuje se brojem "50", a u tacki 3. broj "10" zamjenjuje se brojem "50".

Iza Tarifnog broja 22. dodaje se novi Tarifni broj 22a, koji glasi:

"Na zahtjev za:

1. izdavanje prethodne saglasnosti na projekte iz oblasti energije.... 50,-KM,

2. izdavanje prethodne saglasnosti za izgradnju objekata iz oblasti energije (elektricna energija, naftni derivati, prirodni gas i

termoenergetika)..... 50,-KM,

3. izdavanje uvjerenja o ispunjavanju posebnih tehnickih uvjeta za skladistenje naftnih derivata..... 50,-KM,

Napomena: troškovi kod komisijskog utvrđivanja navedenih uvjeta na objektu, snosi podnositelj zahtjeva.

4. davanje prethodnog misljenja na akte energetskih subjekata u postupku davanja konacne saglasnosti..... 50,-KM,

5. izdavanje potvrda, uvjerenja i saglasnosti za koristenje povlastica za nabavku naftnih derivata koji su u funkciji proizvodnje elektricne energije u TE i uglja za potrebe proizvodnje u TE, a koje su utvrnjene prethodno donesenim zakonskim

aktima..... 50,-KM."

Iza Tarifnog broja 24. dodaje se novi Tarifni broj 24a, koji glasi:

"Za zahtjeve, upite, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske iz oblasti energije..... 10,-KM."

U Tarifnom broju 35. stav 1, broj "60" zamjenjuje se brojem "30", a u tacki 2. broj "20" zamjenjuje se brojem "10".

Tarifni broj 40. mijenja se i glasi:

"Rjesenje za:

1. stavljanje u promet lijeka koji se upotrebljava u veterinarstvu i veterinarsko-medicinskog sredstva (registracija)..... 70,-KM,

2. izmjenu rjesenja o odobrenju za stavljanje u promet lijeka koji se upotrebljava u veterinarstvu i veterinarsko-medicinskog

sredstva..... 50,-KM,

3. obnovu odobrenja za stavljanje u promet lijeka koji se upotrebljava u veterinarstvu i veterinarsko-medicinskog sredstva (obnova registracije)..... 70,-KM,

4. ukidanje odobrenja za stavljanje u promet lijeka koji se upotrebljava u veterinarstvu i veterinarsko-medicinskog

sredstva..... 25,-KM,

5. davanje saglasnosti za uvoz lijekova koji se upotrebljavaju

u veterinarstvu i veterinarsko-medicinskih sredstava, te

mjesavina ljekovitih supstanci radi laboratorijskog i klinickog

ispitivanja..... 30,-KM,

6. davanje saglasnosti za uvoz lijekova koji se upotrebljavaju

u veterinarstvu i veterinarsko-medicinskih sredstava..... 70,-KM,

7. davanje saglasnosti za proizvodnju lijekova koji se upotrebljavaju

u veterinarstvu i veterinarsko-medicinskog sredstva..... 50,-KM,

8. davanje saglasnosti za bavljenje ispitivanjem lijekova koji se

upotrebljavaju u veterinarstvu i veterinarsko-medicinskih

sredstava..... 60,-KM,  
9. davanje saglasnosti za promet na veliko i malo lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu i veterinarsko-medicinskih sredstava..... 60,-KM,  
10. utvrdjivanje da objekti, prostorije i oprema udovoljavaju uvjetima za proizvodnju, uvoz, promet na veliko i malo lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu i veterinarsko-medicinskih sredstava.. .... 70,-KM."  
U Tarifnom broju 41. tac. 3., 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:  
"3. utvrđuje da klaonica odnosno drugi objekt za klanje, obradu i preradu mesa, riba, mlijeka, jaja i drugih proizvoda zivotinjskog porijekla namijenjenih za javnu potrošnju kao i uskladistenje tih proizvoda u pogledu izgradnje, tehnickog uredjenja, opreme, nacina rada, strucnog kadra i higijene ispunjava propisane uvjete..... 70,-KM,  
4. utvrđuje da izvozna klaonica, odnosno drugi objekt za klanje, obradu i preradu mesa, riba, mlijeka, jaja i drugih proizvoda zivotinjskog porijekla namijenjenih izvozu kao i uskladistenje tih proizvoda u pogledu izgradnje, tehnickog uredjenja, opreme, nacina rada, strucnog kadra i higijene ispunjava propisane uvjete..... 70,-KM,  
5. utvrđuje da se uzgajanje riba, pernate zivine za priplod i jaja za priplod namijenjenih izvozu obavlja u objektu koji u pogledu izgradnje, tehnickog uredjenja, opreme, nacina rada kontrole, strucnog kadra, higijene i zdravstvenog obezbjedjenja ispunjava uvjete za izvozni objekt..... 70,-KM,  
6. daje prethodnu saglasnost za izbor lokacije i na projekat za izgradnju klaonice i objekta za preradu mesa..... 150,-KM".

Tarifni broj 42. mijenja se i glasi:"

"Za rjesenje o:

1. davanju saglasnosti na sumsко-privredne osnove sumsко- privrednih područja, odnosno reviziju sumsко-privredne osnove područja..... 110,-KM,  
2. davanje saglasnosti na sumsко-privredne osnove suma i sumskog zemljista kojim gospodare druga pravna lica, kao i za sume i sumska zemljista na koje postoji pravo vlasnistva gradjana za područje općine..... 70,-KM,  
3. davanju saglasnosti na godisnje planove gospodarenja na sume i sumska zemljista u državnoj svojini u granicama područja ili za dijelove sumsко-privrednog područja..... 70,-KM,  
4. davanju saglasnosti na godisnje planove gospodarenja sumama kojim gospodare druga pravna lica..... 50,-KM,  
5. davanje saglasnosti na programe za proširenju biolosku reprodukciju suma..... 70,-KM,  
6. proglašenju sume s posebnom namjenom za naučna istraživanja za nastavu i za potrebe utvrđene posebnim propisima..... 70,-KM,  
7. utvrdjivanju da li se neko zemljiste obrasio sumske državci smatra sumom, odnosno da li se neko zemljiste smatra sumske zemljistem..... 35,-KM,  
8. davanju saglasnosti za izradu tehnicke dokumentacije za gradnju objekta u sumi ili na sumskom zemljistu..... 85,-KM,

9. davanju saglanosti za izvodjenje geoloskih istrazivanja i eksploraciju mineralnih sirovina u sumskom zemljistu..... 50,-KM,

U Tarifnom broju 43. iza tacke 5. dodaju se nove tac. 6. i 7., koje glase:

"6. za izdavanje koncesija..... 700,-KM,

7. za izdavanje rjesenja o pripadnosti zemljista vodnom dobru..... 50,-KM,

U naslovu poglavlja 12. iza rijeci "zastitu" dodaju se rijeci:

"prostornog uredjenja i", a u Tarifnom broju 55. dodaje se novi stav koji glasi:

"Prostorno uredjenje Za rjesenje o:

1. urbanistickoj saglasnosti sa posebnom saglasnoscu sa aspekta zastite okolisa..... 300,-KM,

2. odobrenju za gradjenje..... 50,-KM,

3. odobrenju za upotrebu..... 50,-KM,

Na zahtjev za:

1. molbu ili zahtjev za polaganje strucnog ispita, prijepisa i odobrenja..... 7,-KM,

2. za uvjerenje o polozenom strucnom ispitu i prijepisu o polozenom strucnom ispitu..... 10,-KM,

Dosadasjni stav 1. postaje stav 2.

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3., koji glasi:

"Na zahtjev za:

1. davanje misljenja o ekološkoj prihvatljivosti i razgradivoj ambalazi..... 80,-KM,

2. saglasnost za uvoz sekundarnih sirovina..... 150,-KM,

3. saglasnost za izvoz sekundarnih sirovina..... 150,-KM,

4. druge saglasnosti iz oblasti odrzivog razvoja i zastite okolisa..... 80,-KM,

5. ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti zastite na radu od pozara i eksplozije..... 75,-KM,

6. strucna misljenja iz oblasti primjene propisa i normi iz oblasti odrzivog razvoja i zastite okolisa na zahtjev stranke i ekspertize..... 40,-KM,

7. ostale potvrde ili prijepisi dokumenata..... 15,-KM,

Iza Tarifnog broja 55. dodaje se novo poglavlje 13. i novi Tarifni broj 56., koji glase:

"13. PRISTOJBE IZ OBLASTI OBRAZOVANJA, NAUKE

I KULTURE

Tar. br. 56.

Na zahtjev za:

1. izdavanje misljenja o oslobođanju od placanja poreza na promet knjiga, brosura, casopisa i publikacija strucnog, naucnog, umjetnickog,

kulturnog i obrazovnog karaktera, te udžbenika za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje, i visoko obrazovanje, sluzbenih

glasila i dnevnih i nedjeljnih novina, informativnog materijala za odgojne svrhe, kataloga muzeja, likovnih galerija i izložbi kao i kataloga kulturnih, umjetnickih, naucnih, obrazovnih, strucnih, i drugih izložbi..... 15,-KM,

2. izdavanje odobrenja za upotrebu udžbenika i drugih nastavnih sredstava u osnovnim i srednjim skolama..... 40,-KM,

3. priznavanje završnih pojedinih razreda osnovne, odnosno srednje skole u inozemstvu..... 10,-KM,

4. dodjelu sredstava za podsticanje naucnoistrazivackog rada od interesa za Federaciju..... 60,-KM.

Za rjesenje o:

1. nostrifikaciji inozemnih svjedodzbi o završenoj osnovnoj i srednjoj skoli..... 35,-KM,

2. priznavanju, odnosno produzenju statusa samostalnog umjetnika..... 35,-KM."

### **Clan 3.**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuci  
Doma naroda  
Parlamenta Federacije BiH  
Niko Lozancic, s.r.

Predsjedavajuci  
Predstavnickog doma  
Parlamenta Federacije  
BiH Enver Kreso, s.r.